



Pic de Bacivers 2844 m

(por el Coll de la Geganta)

DEPORTE: Esquí de montaña

POBLACIÓN: Estación esquí de Vallter 2000 (Setcases)



COMO LLEGAR:

Llegamos a Camprodon por la C-38, cogemos la carretera de Setcases hasta la estación de Vallter 2000 y aparcaremos en el segundo parking de la estación a cota 2162m.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO:

Salimos de la estación y nos subimos hasta la pista de Estadi i Morens de la estación de esquí, evitando el tránsito de las pistas, hasta llegar al lago artificial. En dirección NO seguiremos en dirección al Coll de la Geganta (2607m), que queda en el lomo E de Bastiments, y donde podemos llegar aproximadamente en una hora.

Seguidamente, sin perder demasiada altura, nos acercaremos al estaño de Bacivers (2609m) para encaramos delante la cara sud del pico, para seguir la traza del lomo de nuestra izquierda, por los contrafuertes E I NE de la pala para evitar subir por en medio donde el ascenso es más incomodo.

El descenso, en caso de dudar de la estabilidad de la pala, lo hacemos por donde lo hemos subido. Por el contrario, si el manto nival es estable y sin peligro de aludes, en medio de la pala es el mejor descenso por su anchura y pendiente, uno de los mejores descensos de la zona.

El segundo descenso des del Coll de la Geganta lo realizaremos, si las condiciones lo permiten, por el Pla de la Regalèssia y las palas que desembocan al lago artificial de la derecha de las Chimeneas.

FICHA TÉCNICA:

DESNIVEL POSITIVO: 687m

DESNIVEL NEGATIVO: 687M

DURADA DEL RECORRIDO: 1h 30 min de ascenso y 30 min aprox. de descenso hasta el coche.

ÉPOCA DEL AÑO ACONSEJABLE:

Acostumbra estar nevado toda la temporada, pero a finales de febrero y marzo, cuando empieza a transformarse la nieve en primavera, es buena época para disfrutar del descenso.

DIFICULTAD: Media- Alta

POR SI OS TENEMOS QUE CONVENCER:

Cima muy tranquila con un descenso muy recomendable en época de primavera.

DIRECCIONES DE INTERÉS:

www.meteocat.cat

www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti.php

www.vallter2000.com

www.setcases.info

BIBLIOGRAFIA: Mapa Alpina Puigmal, Vall de Núria y Ulldeter 1:25000



RESERVA

SERRA DE BACIVERS

Coma de la Dona

Pic de la Dona

Pic de Prat de Bacivers

Morens

CIRC DE MORENC

Coll de la Geganta

vanter 2000

GR 11.8

Camp Magre Petit

Bastiments

Puig dels Lladres

Hostatge d'Alta Muntanya Pastuira

Coll de la Marrana

Gra de Fajol

Refugi d'Ulldeter

Pla dels Hospitalets

les Marrades

Gra de Fajol de Baix

GR 11

GR 210

Coll de la Coma de l'Orri

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

Coma de l'Orri

Jaca del Mig

Estret de Morenc

T. de la Coma de l'Orri

Pla de la Llosena

Pla de la Mol

Cebana dels Eugassers

Jaca de Dalt

RESPONSABILIDAD, CONSEJOS Y RESPETO POR EL ENTORNO

CONSEJOS

- 1- Haz la actividad en grupo, nunca solo, y deja dicho dónde vas. Compartirás la experiencia con los otros y no estarás solo en caso de necesidad.
- 2- Utiliza el equipo y el material adecuado, asegúrate que está en buen estado. La meteorología puede cambiar muy bruscamente en la montaña.
- 3- El deporte de montaña exige una preparación física y técnica. Es necesario entrenarse y formarse. Mide tus fuerzas y las de tu grupo, y piensa en la vuelta.
- 4- Antes de salir consultar las condiciones meteorológicas y, para ciertas actividades, el estado de la nieve.
- 5- La alta montaña no siempre es accesible.
- 6- No dudes en dejar tu salida por otro día en que las condiciones sean más favorables.
- 7- En caso de emergencia o de accidente, avisa a los servicios de rescate 112.
- 8- En caso de falta de conocimientos puedes ponerte en manos de los profesionales de montaña: los guías de montaña.

RESPETEMOS LO QUE ES DE TODOS

- 1- No origines situaciones de peligro de incendio.
- 2- No dejes desechos en el medio natural. Llévatelos y deposítalos en los contenedores adecuados.
- 3- No arranques ni dañes ninguna clase de vegetal o de mineral, respeta las flores y las setas, y no estorbes ningún animal.
- 4- No perturbes la tranquilidad del lugar. Evitaremos utilizar máquinas o instrumentos que produzcan sonidos extraños.
- 5- No abandones los caminos y pistas ya fresadas. Respeta la propiedad, la intimidad de las masías y su gente.

ADVERTENCIA

- 1- Estos contenidos han sido creados con el objetivo de ofrecer a los practicantes de los deportes de montaña, una información entendedora y precisa. Aún así, debemos recordar que estos deportes implican riesgos y que el entorno donde se realiza es peligroso y cambiante. Por este motivo los promotores y los creadores del portal web no asumen la responsabilidad de los accidentes derivados del uso de esta información y recomiendan la práctica de estas actividades con el equipo y material adecuado, homologado y en buen estado.
- 2- Sería una imprudencia emprender la actividad únicamente interpretando los datos aquí expuestos y sin experiencia previa. Los autores de estos contenidos no se hacen responsables de ningún tipo de incidente de la interpretación de los datos.